# KOMUNIKATË PËR MEDIA

Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ), Tetor 2023

28.12.2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin tetor 2023.

## Deficit tregtar është më i lartë për (11.0%) në muajin tetor 2023, krahasuar me tetor 2022

Të dhënat nga Tregtia e Jashtme të Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të larët për (11.0%) në muajin tetor 2023, në raport me periudhën e njëjtët të vitit 2022, gjegjësisht në vlerë prej 446,5 milion euro krahasuar me deficitin 402,4 milion euro në vitin 2022. Eksporti mbulon importin (15.3%).

Eksporti i mallrave në muajin tetor 2023 kishte vlerën 80,4 milion euro, ndërsa importi 527,0 milion euro, është një rënje prej (6.9%) për eksport si dhe prej (7.8%) për import duke krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022.

Grafikomi në vijim paraqet qarkullimi e mallrave në tregtinë e jashtme



Sipas të dhënave të grupeve kryesor të eksportit e përbëjnë: (21.3%) metalet bazë dhe artikujt prej tyre, (19.8%) artikuj të ndryshëm të prodhuar, (14.3%) plastikë, gomë dhe artikuj prej tyre, (12.6%) ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, (5.0%) tekstil dhe artikuj tekstili, etj.

Grafikoni në vijim paraqet eksportet sipas seksioneve të grupeve kryesor në vlerë



Ndërsa sipas të dhënave të grupeve kryesor për import e përbëjnë: (14.9%) produktet minerale, (11.9%) makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike, (11.4%) ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, (10.1%) mjetet e transportit, (10.0%) metalet bazë dhe artikujt prej tyre, (7.1%) produkte të industrisë kimike, (6.2%) plastikë,gomë dhe artikuj prej tyre, etj.

Grafikoni në vijim paraqet importet sipas seksioneve të grupeve kryesor në vlerë



Tabela paraqet eksportet dhe importet sipas vendeve në vlerë dhe në përqindje

*(në mijë Euro)*

| **Vendet** | **Tetor- 2022** | | **Tetor - 2023** | |
|---|---|---|---|---|
| | **Vlera** | **%** | **Vlera** | **%** |
| | | **Eksportet (FOB)** | | |
| **Gjithsej** | **86,402** | **100.0** | **80,446** | **100.0** |
| 27 vendet e BE_së | 37,788 | 43.7 | 26,957 | 33.5 |
| Cefta | 28,601 | 33.1 | 31,230 | 38.8 |
| Të tjera | 20,013 | 23.2 | 22,259 | 27.7 |
| | | **Importet (CIF)** | | |
| **Gjithsej** | **488,774** | **100.0** | **526,972** | **100.0** |
| 27 vendet e BE_së | 203,387 | 41.6 | 233,656 | 44.3 |
| Cefta | 83,201 | 17.0 | 81,167 | 15.4 |
| Të tjera | 202,186 | 41.4 | 212,149 | 40.3 |

Eksportet e Kosovës në vendet e BE-së arritën në 26,9 milion euro, ose rreth (33.5%) e eksporteve të përgjithshme, me një rënje prej (28.7%). Partneret kryesor për eksportin e mallrave në BE janë: Gjermania (11.3%), Italia (5.8%), Holanda (4.0%), etj.

Importet e Kosovës nga vendet e BE-së ishin rreth 233,6 milion euro, ose (44.3%) e importeve të përgjithshme, me një rritje prej (14.9%). Importet me pjesmarje me të lartë ishin nga: Gjermania (13.2%), Greqia (6.5%), Italia (5.5%), etj.

Eksportet e Kosovës me vendet CEFTA-së arritën në 31,2 milion euro, ose (38.8%) të eksporteve të përgjithshme, me një rritje prej (9.2%). Partner kryesor për eksport nga vendet e CEFTA-së janë: Shqipëria (14.1%), Maqedonia e Veriut (11.9%), Sërbia (6.5%), Mali i zi (4.6%).

Ndërsa, importet nga vendet e CEFTA-së në muajin shtator 2023, arritën në 81,1 milion euro, ose (15,4%) të importeve të përgjithshme, me një rënje prej (2.4%). Vendet me pjesmarje më të lartë për import ishin: Maqedonia e Veriut (6.0%), Shqipëria (5.7%), Serbia (2.4%).

Eksportet e Kosovës me vendet tjera arritën në 22,3 milion euro, ose (27.7%). Si partner më të rëndësishëm nga këto vendet për eksport vlen të përmendën: SHBA (13.8%), dhe Zvicra (8.1%).

Ndërsa importet e Kosovës me vendet tjera arritën në 212,1 milion euro, ose (40.3%). Vendet me pjesmarje më të lartë për import në këtë grup ishin: Turqia (12.5%), dhe Kina (12.5%).

Për më shumë informata, lidhur me Statistikat e Tregtisë së Jashtme për muajin tetor 2023, vizitoni:
**http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/ekonomi/tregtia-e-jashtme**
https://ask.rks-gov.net/Releases